

t34_rewrite2 (TMGSY- hTu9F6sBHUNs5pejAQ4HRYS4j7Hg1R)

October 27, 2020

Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k8_afinsq_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1_rewrite2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r3_rewrite2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r2_rewrite2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 \\ & (k8_afinsq_1 X0) (k8_afinsq_1 X0)))) \Rightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 \\ & X2 (k8_afinsq_1 X0)) \Rightarrow (\forall X3. (m1_subset_1 X3 (k8_afinsq_1 \\ & X0)) \Rightarrow ((r2_rewrite2 X0 X1 X2 X3) \Rightarrow (r3_rewrite2 X0 X1 X2 X3)))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 \\ & (k8_afinsq_1 X0) (k8_afinsq_1 X0)))) \Rightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 \\ & X2 (k8_afinsq_1 X0)) \Rightarrow (\forall X3. (m1_subset_1 X3 (k8_afinsq_1 \\ & X0)) \Rightarrow ((r1_rewrite2 X0 X1 X2 X3) \Rightarrow (r2_rewrite2 X0 X1 X2 X3)))) \end{aligned} \quad (2)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 \\ & (k8_afinsq_1 X0) (k8_afinsq_1 X0)))) \Rightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 \\ & X2 (k8_afinsq_1 X0)) \Rightarrow (\forall X3. (m1_subset_1 X3 (k8_afinsq_1 \\ & X0)) \Rightarrow ((r1_rewrite2 X0 X1 X2 X3) \Rightarrow (r3_rewrite2 X0 X1 X2 X3)))) \end{aligned}$$